

**ENERGONOVA d.d. Vogošća**

MALA, SREDNJA I VELIKA PRIVREDNA DRUŠTVA

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

**4201397220001**

Naziv pravnog lica

**ENERGONOVA d.d. Vogošća**

Datum registracije

Oblik

**d.d.**

OVJERAVA FIA

Sjedište

**Vogošća**

Matični broj

Datum

Potpis referenta

Pečat

Ulica i broj

**SEMIZOVAC BB**

PDV obveznik

**DA**

PDV broj

**201397220001**

Subjekt od javnog interesa

**DA**

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

**35.11****Proizvodnja električne energije**

Broj transakcionog računa

**1401010025834140**

Naziv banke

**ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo**

E-mail adresa pravnog lica

**sead.staljo@energonova.ba**

Telefon pravnog lica

**033/475-180****ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU**

Ime

**Sead**

Prezime

**Štaljo**

Pozicija

**Direktor**

Pol

**Muški****VLASNIČKA STRUKTURA**

Naziv suvlasnika

Procenat vlasništva

**1. Bosna i Hercegovina****2. Federacija BiH****3. Kanton****4. Grad****5. Opština 1****6. Opština 2****7. Opština 3****8. Drugo pravno lice u državnom vlasništvu****9. Privatno vlasništvo****Ukupno****100.00%****100.00%****PODACI O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU**

Tip izvještaja

**Revizorski**

Verzija izvještaja

**Osnovna**

Interval izvještavanja - Datum od

**1.1.2022.**

Interval izvještavanja - Datum do

**31.12.2022.**

Datum sastavljanja izvještaja

**14.3.2023.**

Standard izvještavanja

**MRS/MSFI (velika pravna lica)**

Izvještaj priprema

**REVICUS d.o.o. Zenica; licenca br. 9040408107**

E-mail adresa

**revicusbh@bih.net.ba**

Kontakt-telefon

**032/443-920****JIB+ 4201397220001152244999**

Ovaj obrazac se obavezno popunjava i štampa kod pripreme svih tipova finansijskih izvještaja, kao i izjave o neaktivnosti. Ovjera nije potrebna.



# REVICUS

Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje d.o.o. Zenica

Bulevar Kulina Bana 30  
72000 Zenica  
Tel: 032 443 920  
061 468 577  
Fax: 032 443 921  
revicusbh@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNO DRUŠTVO „ENERGONOVA“ D.D. VOGOŠĆA ZA 2022.GODINU

Revizor: “REVICUS” d.o.o. Zenica, Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje Zenica -Licenca o ispunjavanju uslova za rad preduzeća za reviziju br. 9040408107 od 19.10.2010.godine

Zenica, 14.03.2023.



## S A D R Ž A J:

I. IZJAVA UPRAVE .....	3
II. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA.....	4
III. OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....	6
IV. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	8
1. Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja).....	9
2. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha).....	10
3. Izvještaj o gotovinskim tokovima (Indirektna metoda).....	11
4. Izvještaj o promjenama na kapitalu.....	12
V. BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	13
1. Osnovne računovodstvene politike.....	13
2. Nematerijalna sredstva.....	16
3. Materijalna sredstva.....	16
4. Dugoročna finansijska imovina.....	18
5. Zalihe.....	18
6. Potraživanja od prodaje (Kupci).....	18
7. Ostala finansijska imovina.....	19
8. Novac i novčani ekvivalenti.....	19
9. Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja.....	20
10. Kapital.....	20
11. Dugoročne finansijske obaveze.....	20
11.1. Obaveze po uzetim kreditima.....	20
12. Kratkoročne finansijske obaveze.....	21
12.1. Obaveze prema dobavljačima.....	21
12.2. Obaveze po uzetim kreditima.....	22
13. Ostale kratkoročne obaveze, uključujući i razgraničenja.....	22
14. Račun dobiti i gubitka.....	23
15. Upravljanje rizicima.....	25
16. Događaji nakon datuma bilansiranja.....	26



## I. IZJAVA UPRAVE

Uprava je dužna da sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje za svaku finansijsku godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koji su objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standard (IASB), a pružaju istinit i fer pregled stanja rezultata poslovanja privrednog društva „Energonova“ d.d. Vogošća za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima. Iz tog razloga Uprava i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri izradi finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna za:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za spriječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti. Finansijske izvještaje odobrila je Uprava na dan 22.02.2023. godine i potpisani su od strane certificiranog računovođe Mithata Hodžića i direktora Društva.

Za i u ime Uprave,  
Sead Štaljo, direktor

„ENERGONOVA“ d.d.  
Semizovac bb  
71320 VOGOŠĆA





## II. IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

### DIONIČARIMA „ENERGONOVA“ D.D. VOGOŠĆA

#### Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja privrednog društva „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća (dalje: Društvo), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022.godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama u kapitalu i novčanom toku za godinu završenu na taj dan, te bilješke uz finansijske izvještaje uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Društva na dan 31.decembra 2022.godine, njegovu finansijsku uspješnost, te njegove novčane tokove, za godinu tada završenu i u skladu su sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

#### Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MrevS-ima). Naše su odgovornosti prema tim standardima detaljno opisane u dijelu pod naslovom “Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja” u našem izvještaju. Neovisni smo od Društva u skladu s “Kodeksom etike za profesionalne računovođe” koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA-in Kodeks), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA-inim Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje.

#### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Odredili smo da nema ključnog revizijskog pitanja za navesti u našem izvještaju.

#### Odgovornost Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške. U sastavljanju finansijskih izvještaja uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje, ako je promjenjivo, za pitanja povezanih s neograničenošću vremena poslovanja i primjenu postavke neograničenosti vremena poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati ili prekinuti poslovanje Društva, ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

#### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške, te izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u



skladu s MrevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajnima ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MrevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije te:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i provodimo revizijske procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaoblazanje interne kontrole;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti interne kontrole Društva;
- ocjenjujemo primjerenost primijenjenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena te povezanih objava koje je stvorila uprava;
- zaključujemo o primjerenosti primjene računovodstvene osnove vremenske neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu neizvjesnost u sposobnost subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u ovom revizijskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako ove objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizijskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane s vremenski neograničenim poslovanjem;
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući povezane objave, te uključuju li finansijski izvještaji odnosne transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor u vezi s, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom naše revizije.

Također, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za nadzor da smo postupali u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za neovisnost, kao i, tamo gdje je to primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za nadzor, određujemo ona koja su od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem izvještaju neovisnog revizora, osim ukoliko zakon ili propisi sprječavaju javno objavljivanje tih pitanja ili, kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da ta pitanja ne trebamo komunicirati u našem izvještaju neovisnog revizora, s obzirom da se razumno može očekivati da bi negativne posljedice njihove objave nadmašile dobrobiti javnog interesa.

Partner u reviziji:

U ime i za "Revicus" d.o.o.  
Bulevar Kulina Bana 30,  
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina



Zenica, 14. marta 2023. godine

Azra Zahirović, mr.oec.  
Ovlašteni revizor

Direktor: Hamdija Mujinović, dipl.oec.  
Ovlašteni revizor



### III. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv:	„ENERGONOVA“ d.d. Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije Sarajevo
Sjedište:	71320 Vogošća, Semizovac bb
Oblik organizovanja:	Dioničko društvo
Vlasništvo:	Privatno (100,00 %)
Zastupnik Društva:	Sead Štaljo, direktor
Identifikacioni broj Društva:	4201397220001 (Kantonalni porezni ured Sarajevo)
Broj Društva kao obveznika poreza na dodatnu vrijednost:	201397220001 (Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka)
Transakcijski računi:	
kod Sberbank (ASA Banka d.d.)	1401010025834140
kod Sparkasse Bank	1990490086716592
Kod PBS	1011010063642512
Šifra djelatnosti KD 2006.:	40.130 Distribucija električne energije
Šifra djelatnosti KD 2010.:	35.13 Distribucija električne energije
Članovi Nadzornog odbora:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aida Kapetanović, predsjednica,</li><li>- Hrvoje Šupih Kvaternik, član,</li><li>- Janez Dečman, član.</li></ul>
Članovi Odbora za reviziju:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Majda Agić, predsjednica,</li><li>- Jasmin Pozderac, član,</li><li>- Dženita Alibegović, član.</li></ul>
Prosječan broj zaposlenih u 2022.godini na osnovu sati rada:	5 zaposlenih
Razvrstavanje prema zakonskim kriterijima:	Malo pravno lice, subjekt od javnog interesa

Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća, organizovano je kao dioničko društvo u privatnom vlasništvu, odnosno sa 100,00 % privatnog kapitala.

U zadnjoj listi vlasnika vrijednosnih papira koju smo imali na uvid, izdatu od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16.01.2023.godine, evidentirano je ukupno 12 (dvanaest) dioničara koji su u vlasništvu 948.601 dionice, nominalne vrijednosti 10 KM, od kojih su pet sa procentom vlasništva dioničkog kapitala većem od 5 % i to su slijedeći dioničari:

- Jadranska ulaganja d.o.o. Zagreb, R Hrvatska sa 39,8484 % vlasništva dioničkog kapitala,

- ZIF „BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo sa 16,7731 % vlasništva dioničkog kapitala,
- ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo, BiH sa 13,6282 % vlasništva dioničkog kapitala,
- Alpenland Vermoögensverwaltung GmbH, Wien (Beč), Austrija sa 12,2902 % vlasništva dioničkog kapitala i
- ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, BiH sa 8,2279 % vlasništva dioničkog kapitala ,

Na ovaj način registrovano je društvo koje za osnovnu djelatnost ima proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije, električne energije iz solarnih elektrana, kao i druge djelatnosti vezane za osnovnu djelatnost.

U toku postupka promjene oblika organizovanja, odnosno nakon toga tačnije 01.06.2016.godine u Društvu je usvojen Statut dioničkog društva kojim se uređuje slijedeće:

- firma, sjedište i djelatnost Društva,
- iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica,
- postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica,
- način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
- način formiranja i korištenja fonda rezervi,
- način podjele dobiti i isplate dividende,
- način pokrića gubitka,
- broj glasova po klasi dionica,
- način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora,
- sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave,
- postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva,
- prestanak društva i postupak izmjena i dopuna Statuta.

Osim ovog osnovnog općeg akta urađeni su i koriste se i drugi potrebni normativni akti kao što su:

- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o računovodstvenim politikama,
- Pravilnik o finansijskom poslovanju,
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju,
- Pravilnik/pravila o uvjetima i načinu formiranja cijena,
- Opći uslovi poslovanja.

Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća nema organizacijski konstituisanu internu kontrolu, ali je vidljivo da je kroz oblik sistematizacijskog postavljanja radnih zadataka, uspostavljen mehanizam nadležnosti, prava i obaveza, a uspostavljene su i odgovarajuće procedure za obradu interne i eksterne dokumentacije, te se na taj način obavlja i kontrola pravilnog izvršenja poslova i radnih zadataka u skladu sa postavljenom organizacijom.



#### **IV. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

##### **Usklađenost sa MSFI**

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 15/21 dana 24. februara 2021. godine. Ovaj Zakon zahtjeva da se finansijski izvještaji pripremaju u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Ovi standardi i tumačenja primjenjuju se u FBiH pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 01.01.2021.godine. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva objavljenog u Službenim novinama FBiH br. 81/21 od 11. oktobra 2021. godine.

##### **Osnove za pripremu finansijskih izvještaja**

Društvo vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koji se primjenjuju u FBiH.

Finansijski izvještaji prezentirani su u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM). Konvertibilna marka (KM) je fiksno vezana za Euro (1 EUR = 1,95583 KM). Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s načelom neograničenosti vremena poslovanja.

Prezentirani finansijski izvještaji su nekonsolidirani izvještaji Društva.

Finansijski izvještaji su sastavljeni po načelu historijskog troška. Historijski trošak se općenito zasniva na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu.

Od godišnjrg obračuna za 2022.godinu finansijski izvještaji se iskazuju na izmijenjenim obrascima u odnosu na ranije obračunske periode.



**1. Izvještaj o finans. položaju na kraju perioda (Bilans stanja) na dan 31.12.2022.godine**  
**u KM (BAM)**

STAVKE	Bilješka	31.12.2022.	31.12.2021.	Index
<b>IMOVINA</b>				
<b>A. Dugoročna imovina</b>	<b>3.</b>	<b>15.350.819</b>	<b>14.733.254</b>	<b>104,19</b>
<b>1. Nekretnine, postrojenja i oprema</b>	<b>3.</b>	<b>15.006.538</b>	<b>14.393.895</b>	<b>104,26</b>
1.1. Zemljište	3.	26.000	26.000	100,00
1.2. Građevinski objekti	3.	1.447.999	1.525.004	94,95
1.3. Postrojenja, oprema i namještaj	3.	4.167.701	4.379.168	95,17
1.4. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	3.	9.364.838	8.463.723	110,65
<b>2. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>	<b>4.</b>	<b>344.281</b>	<b>339.359</b>	<b>101,45</b>
2.1. Depoziti kod banaka	4.	344.281	339.359	101,45
<b>B. Odgođena porezna imovina</b>		-	-	-
<b>C. Kratkoročna imovina</b>		<b>1.386.033</b>	<b>1.555.377</b>	<b>89,11</b>
<b>1. Zalihe</b>	<b>5.</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>-</b>
1.1. Dati avansi	5.	-	75	-
<b>2. Potraživanja od kupaca</b>	<b>6.</b>	<b>176.253</b>	<b>121.882</b>	<b>144,61</b>
1.1. Kupci u zemlji	6.	176.253	121.882	144,61
<b>3. Ostala finans. imovina po amortiz. trošku</b>	<b>7.</b>	<b>1.117.955</b>	<b>1.117.955</b>	<b>100,00</b>
3.1. Dati krediti	7.	1.117.955	1.117.955	100,00
<b>4. Novac i novčani ekvivalenti</b>	<b>8.</b>	<b>61.145</b>	<b>177.125</b>	<b>34,52</b>
<b>5. Ostala imovina i potraž., uključujući i razgr.</b>	<b>9.</b>	<b>30.680</b>	<b>138.340</b>	<b>22,18</b>
<b>D. UKUPNA IMOVINA</b>		<b>16.736.852</b>	<b>16.288.631</b>	<b>102,75</b>
<b>E. VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		-	-	-
<b>F. UKUPNO IMOVINA I VANB. EVIDENCIJA</b>		<b>16.736.852</b>	<b>16.288.631</b>	<b>102,75</b>
<b>KAPITAL</b>				
<b>1. Vlasnički kapital</b>	<b>10.</b>	<b>9.486.021</b>	<b>9.486.021</b>	<b>100,00</b>
1.1. Dionički kapital	10.	9.486.021	9.486.021	100,00
<b>2. Dobit</b>	<b>10.</b>	<b>1.003.317</b>	<b>967.457</b>	<b>103,71</b>
2.1. Akumulirana, nerasp. dobit iz preth. perioda	10.	967.457	920.492	105,10
2.2. Dobit tekućeg perioda	10.	35.860	46.965	76,35
<b>3. Kapital koji pripada vlasn. matičnog društva</b>	<b>10.</b>	<b>10.489.338</b>	<b>10.453.478</b>	<b>100,34</b>
4. Kapital koji pripada vlasn. manjinskih interesa		-	-	-
<b>A. UKUPNO KAPITAL</b>		<b>10.489.338</b>	<b>10.453.478</b>	<b>100,34</b>
<b>OBAVEZE</b>				
<b>B. Dugoročne obaveze</b>	<b>11.</b>	<b>3.958.484</b>	<b>4.507.597</b>	<b>87,82</b>
<b>1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku</b>	<b>11.</b>	<b>3.958.484</b>	<b>4.507.597</b>	<b>87,82</b>
1.1. Obaveze po uzetim kreditima	11.1.	3.958.484	4.507.597	87,82
<b>C. Odgođene porezne obaveze</b>		-	-	-
<b>D. Kratkoročne obaveze</b>		<b>2.289.030</b>	<b>1.327.556</b>	<b>172,42</b>
<b>1. Finansijske obaveze po amortizovanom trošku</b>	<b>12.</b>	<b>2.144.695</b>	<b>1.144.902</b>	<b>187,33</b>
1.1. Obaveze prema dobavljačima	12.1.	934.847	124.035	753,70
1.2. Obaveze po uzetim kreditima	12.2.	1.179.843	1.020.867	115,57
1.3. Obaveze po osnovu najмова	12.	30.005	-	-
<b>2. Obaveze za porez na dobit</b>	<b>13.</b>	<b>1.088</b>	<b>5.026</b>	<b>21,65</b>
<b>3. Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja</b>	<b>13</b>	<b>143.247</b>	<b>177.628</b>	<b>80,64</b>
<b>E. UKUPNO OBAVEZE</b>		<b>6.247.514</b>	<b>5.835.153</b>	<b>107,07</b>
<b>F. UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE</b>		<b>16.736.852</b>	<b>16.288.631</b>	<b>102,75</b>
<b>G. VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>		-	-	-
<b>H. UKUPNO KAPITAL, OBAV. I VANBIL. EVIDENCIJA</b>		<b>16.736.852</b>	<b>16.288.631</b>	<b>102,75</b>



**2. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha) od 01.1.2022. do 31.12.2022. godine**

u KM (BAM)

STAVKE	Bilješka	31.12.2022.	31.12.2021.	Index
<b>Bilans uspjeha</b>				
<b>A. Prihodi iz ugovora s kupcima</b>	<b>14.1.1.</b>	<b>780.723</b>	<b>822.238</b>	<b>94,95</b>
<b>1. Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu</b>	<b>14.1.1.</b>	<b>780.723</b>	<b>822.238</b>	<b>94,95</b>
1.1. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	14.1.1.	780.723	822.238	94,95
<b>B. Ostali prihodi i dobici</b>	<b>12.1.2.</b>	<b>25.714</b>	<b>101</b>	<b>-</b>
<b>1. Ostali prihodi i dobici</b>	<b>12.1.2.</b>	<b>25.714</b>	<b>101</b>	<b>-</b>
<b>C. Ukupno prihodi</b>	<b>14.1.</b>	<b>806.437</b>	<b>822.339</b>	<b>98,07</b>
<b>D. Poslovni rashodi</b>	<b>14.2.1.</b>	<b>638.073</b>	<b>617.551</b>	<b>103,32</b>
<b>1. Troškovi sirovina i materijala</b>	<b>14.2.1.1.</b>	<b>233</b>	<b>1.036</b>	<b>22,49</b>
<b>2. Troškovi energije i goriva</b>	<b>14.2.1.2.</b>	<b>19.807</b>	<b>14.529</b>	<b>136,33</b>
<b>3. Troškovi plaća i ost. ličnih primanja</b>	<b>14.2.1.3.</b>	<b>173.122</b>	<b>154.797</b>	<b>111,84</b>
3.1. Bruto plaće zaposlenih	14.2.1.3.	161.221	144.118	111,87
3.2. Ostale naknade zaposlenih	14.2.1.3.	11.901	10.511	113,22
3.3. Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	14.2.1.3.	-	168	-
<b>4. Amortizacija</b>	<b>14.2.1.4.</b>	<b>288.473</b>	<b>292.191</b>	<b>98,73</b>
4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema	14.2.1.4.	77.006	292.191	26,35
4.2. Investicijske nekretnine	14.2.1.4.	211.271	-	-
4.3. Biološka imovina	14.2.1.4.	196	-	-
<b>5. Troškovi primljenih usluga</b>	<b>14.2.1.5.</b>	<b>80.156</b>	<b>87.441</b>	<b>91,67</b>
<b>6. Ostali poslovni rashodi i troškovi</b>	<b>14.2.1.6.</b>	<b>76.282</b>	<b>67.557</b>	<b>112,92</b>
<b>E. Ostali rashodi i gubici</b>	<b>14.2.1.6.</b>	<b>128.340</b>	<b>152.433</b>	<b>84,19</b>
<b>1. Finansijski rashodi</b>	<b>14.2.1.6.</b>	<b>17.663</b>	<b>76.502</b>	<b>23,09</b>
1.1. Rashodi od kamata	14.2.1.6.	17.663	76.502	23,09
<b>2. Ostali rashodi i gubici</b>	<b>14.2.2.</b>	<b>110.677</b>	<b>75.931</b>	<b>145,76</b>
<b>F. Ukupno rashodi</b>	<b>14.2.</b>	<b>766.413</b>	<b>769.984</b>	<b>99,54</b>
<b>G. Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja</b>	<b>14.3.</b>	<b>40.024</b>	<b>52.355</b>	<b>76,45</b>
<b>H. Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja</b>		-	-	-
<b>I. Porez na dobit</b>	<b>14.3.</b>	<b>4.164</b>	<b>5.390</b>	<b>77,25</b>
<b>1. Tekući porez na dobit</b>	<b>14.3.</b>	<b>4.164</b>	<b>5.390</b>	<b>77,25</b>
<b>J. Dobit iz redovnog poslovanja</b>	<b>14.3.</b>	<b>35.860</b>	<b>46.965</b>	<b>76,35</b>
<b>K. Gubitak iz redovnog poslovanja</b>		-	-	-
<b>L. Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja</b>		-	-	-
<b>M. Dobit</b>	<b>14.3.</b>	<b>35.860</b>	<b>46.965</b>	<b>76,35</b>
<b>N. Gubitak</b>		-	-	-
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
<b>O. Ostali ukupni rezultat</b>		-	-	-
<b>P. Ukupni rezultat</b>	<b>14.3.</b>	<b>35.860</b>	<b>46.965</b>	<b>76,35</b>

**3. Izvještaj o gotovinskim tokovima ( indirektna metoda )  
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.**

		- u KM-	
Opis	2022. godina	2021. godina	
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
Dobit/gubitak prije oporezivanja	35.860	46.965	
Usklađenja:			
Amortizacija	288.473	292.191	
Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha	17.663	-	
Promjene u obrtnom kapitalu			
Smanjenje/povećanje zaliha	75	-75	
Smanjenje/povećanje potraživanja od kupaca	-54.371	22.016	
Smanjenje/povećanje ostale imovine i potraživanja	107.660	798.902	
Smanjenje/povećanje ugovorne imovine	-	-1.158	
Povećanje/smanjenje obaveza prema dobavljačima	810.812	-55.161	
Povećanje/smanjenje ostalih obaveza	-1.322.152	-1.422.375	
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/korišten u poslovnim aktivnostima</b>	<b>-115.980</b>	<b>-318.695</b>	
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/korišten u ulagačkim aktivnostima</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/korišten u finansijskim aktivnostima</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>-115.980</b>	<b>-318.695</b>	
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	<b>177.125</b>	<b>495.820</b>	
<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH URSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>61.145</b>	<b>177.125</b>	



**4. Izvještaj o promjenama u kapitalu**  
4.1. Promjene na kapitalu za 2021./2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Dionički kapital i udjeli u d.o.o.	Rezerve	Ostale rezerve	Akumulirana dobit	Ukupni kapital
1. Stanje na dan 31.12. 2020. godine	9.486.021	-	-	920.492	10.406.513
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-	-
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020. odnosno 01.01.2021. godine	9.486.021	-	-	920.492	10.406.513
5. Dobit/gubitak za period	-	-	-	-	-
6. Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	46.965	46.965
7. Ukupni rezultat	-	-	-	46.965	46.965
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećavanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende	-	-	-	-	-
11. Drugi oblici raspreda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	-
12. Ostale promjene	-	-	-	-	-
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine	9.486.021	-	-	967.457	10.453.478
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-	-
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-
16. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine	9.486.021	-	-	967.457	10.453.478
17. Dobit/gubitak za period	-	-	-	-	-
18. Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	35.860	35.860
19. Ukupni rezultat	-	-	-	35.860	35.860
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećavanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-
22. Objavljene dividende	-	-	-	-	-
23. Drugi oblici raspreda dobiti i pokriće gubitka	-	-	-	-	-
24. Ostale promjene	-	-	-	-	-
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine	9.486.021	-	-	1.003.317	10.489.338



#### IV. BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Bilješke uz finansijske izvještaje izložene na stranama 13 do 26 su sastavni dio revidiranih finansijskih izvještaja, a iste objašnjavaju određene pozicije i transakcije, uključujući i preporuke za ispravke eventualnih nedosljednosti ili preporuke u smislu kvalitetnije izrade i prezentacije finansijskih izvještaja, što treba koristiti boljem informisanju nadležnih subjekata u Poduzeću i van Poduzeća.

Na osnovu uvida u registraciju Društva za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća i interne akte, te na osnovu uvida u finansijske dokumente i izvještaje, koji se odnose na godišnje obračune za 2021. i 2022. godinu, Revizor je u prvom redu uporedio istovjetne elemente finansijskih izvještaja u periodu od posljednje dvije godine, a koji se odnose na sredstva, obaveze i vlasnički kapital iskazan u Bilansu stanja, te prihode, rashode i poslovni rezultat iskazan u Bilansu uspjeha, a potom gotovinske tokove i promjene u kapitalu, specifikacije prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača, kao i drugih potraživanja i obaveza, a potom je ispitivao vjerodostojnost iskazivanja pojedinih transakcija i pozicija finansijskih izvještaja koristeći finansijske kartice i ostalu potrebnu dokumentaciju (izvještaje o izvršenom popisu, naloge za knjiženje, pojedine ulazne odnosno izlazne račune, te izvode o stanju sredstava na transakcijskim računima).

##### 1. – OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijsko knjigovodstvo je organizirano tako da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima.

Finansijski izvještaji su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Vodenje knjigovodstva i izradu finansijskih izvještaja Društvo je povjerilo agenciji A&A Sarajevo, koje u poslovima knjigovodstva predstavlja Mithat Hodžić, certificirani računovoda iz Sarajeva.

U nastavku dajemo sažetak računovodstvenih politika korištenih u pripremi finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

##### a) Politika vrednovanja, iskazivanja amortizacije i revalorizacije stalnih materijalnih sredstava

Materijalna stalna sredstva su sredstva koja se drže za korištenje u djelatnosti društva pri isporuci usluga i za administrativne i ostale svrhe i za koje se očekuje da će se koristiti više od jedne godine.

U materijalna stalna sredstva svrstavaju se i rezervni dijelovi kada preduzeće očekuje da će ih koristiti duže od 1 godine i ako se mogu koristiti samo u vezi s nekom stavkom nekretnina, postrojenja i opreme.

U slučaju kada sastavni dijelovi stalnog sredstva imaju različit vijek upotrebe ili obezbjeđuju korist na različit način, pa je neophodno primijeniti različite amortizacione stope ili različite metode obračuna, ukupni izdatak za nabavku stalnog sredstva će se rasporediti na njegove sastavne dijelove i utvrditi nabavna vrijednost svakog tog dijela zasebno.



Sredstvo će biti priznato kao stalno sredstvo kada se ocijeni vjerovatnim da će buduće ekonomske koristi vezane za to sredstvo priticati u preduzeće i kada se trošak stalnog sredstva može pouzdano izmjeriti.

Sredstvo će biti priznato kao stalno sredstvo i kada se zna da to sredstvo neće direktno povećati buduće ekonomske koristi, ali je nabavka tog sredstva neophodna da bi se dobile ekonomske koristi od drugih stalnih sredstava.

Materijalna sredstva vrednuju se i iskazuju po trošku nabave, odnosno po nabavnoj cijeni, u skladu sa MRS 16 i drugim relevantnim standardima.

U trošak nabavke mogu se uračunati i troškovi vlastitog transporta, s tim da ti troškovi ne mogu biti veći od troškova koji bi nastali da je transport obavljen od strane javnog prevoznika.

Trošak sredstva izgrađenog u vlastitoj režiji se utvrđuje korištenjem načela kao i za nabavku sredstva.

Materijalna stalna sredstva otpisuju (amortizuju) se na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe. Vijek upotrebe stalnog materijalnog sredstva predstavlja vremenski period u kojem se očekuje da će se stalno sredstvo koristiti.

Društvo vrši amortizaciju tokom godine po polugodišnjem obračunu i prema ukazanoj potrebi kao privremeni obračun, a na kraju godine i u slučaju statusnih promjena vrši se konačan obračun.

Izabrani metod obračuna amortizacije primjenjuje se dosljedno u dužem vremenskom periodu i samo u opravdano izmjenjenim okolnostima izabrani metod se može promijeniti.

Ostatak vrijednosti stalnog materijalnog sredstva se ne procjenjuje i ne vrši se umanjenje osnovice za obračun amortizacije po ovom osnovu.

#### **b) Ulaganja**

Ulaganja se klasifikuju kao dugoročna i kratkoročna (tekuća) zavisno od roka na koji se ulažu, od čega zavisi i njihovo knjiženje na stalna odnosno tekuća sredstva.

Prihod od otuđenja ulaganja utvrđen je u Bilansu uspjeha, kao razlika između neto prodajne (tržišne) vrijednosti i nabavne, odnosno knjigovodstvene vrijednosti ulaganja na dan otuđenja.

#### **c) Zalihe**

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto guma evidentiraju se po trošku tj. po nabavnim cijenama. Ukoliko je neto prodajna vrijednost navedenih zaliha niža od troškova nabavke, zalihe se vrednuju i iskazuju po neto prodajnoj cijeni.

Obračun utroška sirovina i materijala vrši se po abavnim (stvarnim) cijenama.

Sitan inventar i HTZ oprema otpisuju se u 100 %-tnom iznosu nakon stavljanja u upotrebu.

#### **d) Gotovina i ekvivalenti gotovine**

Gotovina u banci i blagajni se sastoji od novca na transakcijskim računima u bankama i gotovog novca u glavnoj blagajni u nominalnom iznosu, dok se strani novac vrednuje po kursu Centralne banke BiH na dan bilansiranja.



#### **e) Razgraničenja i rezervisanja**

Rezervisanja i razgraničenja se vrše na ime budućih izdataka i troškova, a dugoročno se mogu razgraničiti i prihodi kada je unaprijed izvršena njihova naplata, a odnose se, osim na tekući obračunski period, na jedan ili više obračunskih perioda u budućnosti.

#### **f) Ugovori o izgradnji**

Prihodi i rashodi po osnovu ugovora o izgradnji priznaju se u Bilansu uspjeha na osnovu utvrđene vrijednosti izvršenog posla, koriguju se za rezervisanja po osnovu datih garancija i drugih popusta. Konačna vrijednost izvršenih radova sačinjava se na osnovu objektivne specifikacije izvršenih radova na utvrđeni datum.

#### **g) Politika vrednovanja i iskazivanja prihoda**

Prihod društva predstavlja povećanje ekonomske koristi u toku obračunskog knjigovodstvenog perioda u formi priliva tj. povećanja sredstava, odnosno kao smanjenje obaveza, što rezultira u povećanju kapitala, koje nije rezultat doprinosa samih učesnika u kapitalu.

Definicija prihoda obuhvata prihode iz operativnih aktivnosti (poslovni prihodi) i neoperativnih aktivnosti (finansijski i ostali prihodi).

Prihodi koji proističu iz operativnih aktivnosti odnose se na prihode od redovne, odnosno osnovne djelatnosti i prodaje usluga.

Neoperativni prihodi su prihodi koji mogu, ali ne moraju proisteći iz redovnih, operativnih aktivnosti. Neoperativni prihodi obuhvataju:

- prihode od ulaganja,
- prihode od finansiranja – kamate,
- ostale prihode, kao što su prihodi od donacija, subvencija, regresa, viškova, prihoda od penala, kazni, nagrada, naplaćenih otpisanih potraživanja, vanredni prihodi i dr.

Neoperativni prihodi se evidentiraju i iskazuju u bilansu uspjeha kao posebna stavka odvojeno od operativnih prihoda.

Odgodeno priznavanje prihoda evidentira se kao razgraničenje.

#### **h) Politika vrednovanja i iskazivanja rashoda**

Rashodi obuhvataju rashode koji proističu iz operativnih, osnovnih ili redovnih aktivnosti (poslovni rashodi), kao i neoperativne rashode (finansijski i ostali rashodi) koji ne proizilaze iz osnovnih redovnih aktivnosti.

Operativni rashodi predstavljaju rashode, kao što su troškovi prodaje usluga, plaće, amortizacija i svi drugi troškovi nastali u vezi sa obavljanjem osnovne djelatnosti.

Neoperativni rashodi su rashodi koji proističu iz drugih neoperativnih aktivnosti, kao što su rashodi od ulaganja, rashodi od finansiranja, ostali rashodi i vanredni rashodi.

Neoperativni rashodi se u bilansu uspjeha iskazuju odvojeno od operativnih rashoda kao posebne rashodovne stavke.



Rashodi se priznaju u bilansu kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala. Priznavanje rashoda u bilansu uspjeha vrši se na osnovu slijedećih kriterija:

- sučeljavanje troškova sa prihodima, što znači da postoji direktna veza između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda,
- rashodi imaju za posljedicu smanjenje sredstava ili povećanje obaveza koja se mogu pouzdano izmjeriti,
- priznavanje rashoda obavlja se postupkom razumnog rasporeda na obračunske periode, kada se očekuje da će smanjenje ekonomske koristi proisteći tokom nekoliko narednih obračunskih perioda (amortizacija).

## 2. – NEMATERIJALNA SREDSTVA

U poslovnim knjigama privrednog Društva za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća, na dan 31.12.2022. godine nisu iskazana nematerijalna sredstava po bilo kom osnovu.

## 3. – MATERIJALNA SREDSTVA

### 3.1. Pregled materijalnih sredstava na dan 31.12.2022.godine

	<i>Zemljište</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>Oprema</i>	<i>Investicije u toku</i>	<i>Avansi za mater.sred.</i>	<i>Ukupno</i>
- u KM -						
<b><u>Nabavna vrijednost:</u></b>						
01.januara 2022.	26.000	2.312.489	6.371.247	8.321.713	142.010	17.173.459
Nove nabavke	-	1	-	901.115	-	901.116
Rashod/prodaja	-	-	-	-	-	-
31.decembra 2022.	26.000	2.312.490	6.371.247	9.222.828	142.010	18.074.575
<b><u>Ispravka vrijednosti:</u></b>						
01.januara 2022.	0	787.485	1.992.079	0	0	2.779.564
Amortizacija	-	77.006	211.467	-	-	288.473
Rashod/prodaja	-	-	-	-	-	-
31.decembra 2022.	0	864.491	2.203.546	0	0	3.068.037
<b><u>Sadašnja vrijednost:</u></b>						
31.decembra 2022.	26.000	1.447.999	4.167.701	9.222.828	142.010	15.006.538
31.decembra 2021.	26.000	1.525.004	4.379.168	8.321.713	142.010	14.393.895

### **Materijalna sredstva obuhvataju:**

1. Zemljišta;
  - građevinsko zemljište- Prača,
2. Građevinski objekti;
  - građevine MHE Čemernica,
  - građevine MHE Kaljani,
3. Oprema;
  - oprema MHE Čemernica,
  - oprema MHE Kaljani,
  - oprema SE Merkur, Vrapčići,
  - oprema SE Z.Vuković, Mostar,
  - oprema SE Klas centar, Mostar,
  - fiskalni uređaji,
  - photo scan,
  - računarska oprema,
  - printer,
  - motorna kosilica,
4. Transportna sredstva;
  - putničko vozilo Opel Insignia,
5. Materijalna sredstva u pripremi;
  - projekti za MHE,
  - zemljište u naselju Petrovići, Olovo,
  - oprema za MHE Petrovići,
6. Avansi za materijalna sredstva;
  - avansi JP „Elektroprivreda“ Sarajevo.

Amortizacija za gore navedena materijalna sredstva je izvršena u skladu sa procijenjenim vijekom upotrebe kako je predviđeno Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 16.) po stopama koje su bile u visini stopa koje se priznaju kao porezno dopustiv rashod.

Ukupne investicije u toku 2022.godine u iznosu od 901.116 KM, koje se odnose se na radove na izgradnji MHE Petrovići (815.476 KM) i MHE Tribija u iznosu od 85.640 KM, i ove investicije su knjižene na kontu materijalnih sredstava u pripremi.

U posmatranom obračunskom periodu nije vršena prodaja materijalnih sredstava, niti njihovo rashodovanje po nekom drugom osnovu.

Revizor nije prisustvovao popisu stalnih sredstava, ali uvidom u dokumentaciju i poslovne knjige, posebno Izvještaje o popisu sredstava, i popisne liste, uvjerio se u ispravnost postupaka komisija i drugih nadležnih organa i rukovodilaca u Društvu.



#### 4. – DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA

Na kraju obračunskog perioda Društvo je imalo iskazane vrijednosti ulaganja u instrumente kapitala u iznosu od 344.281 KM, a isti se odnose na započeto ulaganje u stjecanje većinskog paketa dionica privrednog društva „TERMO ZIEGEL NIGMA“ d.d. Busovača. Međutim, u postupku stjecanja većinskog paketa iskrsele su vanredne okolnosti koje su zaustavile taj proces, a koje do momenta okončanja revizije još nisu bile razriješene.

#### 5. – ZALIHE

##### 4.1. Specifikacija zaliha sitnog inventara u upotrebi

- u KM -				
Konto	Naziv konta	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks (%)
1032	Autogume u upotrebi	2.087	2.087	100,00
1042	Sitan inventar u upotrebi	324	324	100,00
1093	Ispravka vrijednosti autoguma i ambalaže	-2.087	-2.087	100,00
1094	Ispravka vrijednosti sitnog inventara	-324	-324	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Na kraju obračunskog perioda Društvo nije imalo iskazane vrijednosti zaliha, osim evidentiranih autoguma i sitnog inventara u upotrebi koji se odmah prilikom stavljanja u upotrebu otpisuju u 100 %-tnom iznosu.

Potpuno isknjiženje vrijednosti sitnog inventara u upotrebi i njegova ispravka vrijednosti se vrše na osnovu komisijskog otpisa, kako je i predviđeno Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS-2.).

#### 6. – POTRAŽIVANJA OD PRODAJE (KUPCI)

(Konto 211)

- u KM -				
Red. broj	NAZIV KUPCA	Ukupan	promet	Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	OPERATOR ZA OIEIEK	743.263	739.224	4.039
2.	HIFA-OIL DOO	292.065	119.851	172.214
	<b>UKUPNO DOBAVLJAČI (1-2)</b>	<b>1.035.328</b>	<b>859.075</b>	<b>176.253</b>

U poslovnim knjigama privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća, na kraju posmatranog obračunskog perioda, iskazana su potraživanja od samo dva kupca i to od Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEIK) u iznosu od 4.039 KM i HIFA-OIL d.o.o. u iznosu od 172.214 KM.

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEIK) je kupac s kojim je Društvo zaključilo Ugovore o otkupu električne energije iz postrojenja MHE "Kaljani", postrojenja MHE "Čemernica" i postrojenja solarnih elektrana.

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEIK) dalje distribuira električnu energiju na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.



Društvo u svom knjigovodstvu u toku 2022.godine ima evidentiran promet samo sa gore navedenim kupcima.

#### 7. – OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA

- u KM -				
Konto	Opis	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks (%)
2400	Kratkoročni krediti povezanim licima Jadranska Ulaganja	52.602	52.602	100,00
24001	Potraživanja za kamate od pov.pr.lica	2.614	2.614	100,00
2410	Ostali kratkoročni krediti u zemlji MIMS INŽENJERING d.o.o.	90	90	100,00
2410	Ostali kratk. krediti u zemlji SENDO d.o.o.	52.663	52.663	100,00
24140	Ostali kratk. krediti u zemlji TEHEL d.o.o.	21.466	21.466	100,00
24140	Ostali kratkoročni krediti u zemlji VIND NERETVA d.o.o.	108.397	108.397	100,00
2420	Kratk. krediti dati u inostranstvu BMG d.o.o.	195.583	195.583	100,00
2420	Kratk. krediti dati u inostr. INTERMIMS d.o.o.	-	-	-
2420	RCS TRADING CORPORATION	684.541	684.541	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.117.956</b>	<b>1.117.956</b>	<b>100,00</b>

U Bilansu stanja na dan 31.12.2022.godine, iskazani sudati kratkoročni krediti u ukupnom iznosu od 1.117.956 KM, kako je navedeno u gornjem pregledu, odnosno iskazani su u identičnom iznosu kao i na kraju prethodnog obračunskog perioda.

Za date kratkoročne kredite Društvo ima sklopljene Ugovore, te dobivene saglasnosti od Nadzornog odbora za sklapanje istih.

#### 8. – NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

- u KM -				
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo 31.12.2022.
20000	Tr. račun- Sberbank (ASA Banka)	2.091.639	2.089.649	1.990
20001	Tr. račun- Sparkasse Bank	437.313	378.390	58.923
205	Blagajna domaća valuta	10.971	10.739	232
2087	Dati depozit	150.000	150.000	0
20	<b>Ukupno gotovina:</b>	<b>2.689.923</b>	<b>2.628.778</b>	<b>61.145</b>

Gotovinu na grupi konta 20 predstavljaju stanja novčanih sredstava na transakcijskim računima u poslovnim bankama i blagajni, kako je navedeno u gornjem tabelarnom pregledu.

Ukupan promet Društva po svim transakcijskim računima, u toku 2022.godine može se vidjeti iz gore datog tabelarnog pregleda.

Popisna komisija pregledala je stanje novčanih sredstava na računima i u blagajni na dan 31.12.2022. godine, te nije konstatirala razliku u odnosu na knjigovodstveno stanje.

Uvidom revizora u blagajničku dokumentaciju utvrđeno je propisno ispostavljanje naloga za uplatu odnosno isplatu, kao i redovno vođenje blagajničkih dnevnika.



**9. – OSTALA KRATKOROČNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA**  
- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index %
27	Potraživanja za ulazni PDV	19.393	125.027	15,51
28	Kratkoročna razgraničenja	11.287	13.313	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>30.680</b>	<b>138.340</b>	<b>22,18</b>

Na dan 31.12.2022.godine Društvo je imalo iskazana potraživanja za ulazni PDV i iskazana kratkoročna vremenska razgraničenja u iznosu od 11.287 KM, koja se odnose na unaprijed plaćene premije osiguranja, koje će predstavljati rashod u narednom obračunskom periodu.

**10. – KAPITAL**

**10.1. Struktura kapitala (po knjigovodstvu)**

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index %
300	Dionički kapital	9.486.021	9.486.021	100,00
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	967.457	920.492	105,10
341	Neraspor. dobit izvještajne godine	35.860	46.965	287,78
<b>kl.3.</b>	<b>Ukupni kapital:</b>	<b>10.489.338</b>	<b>10.453.478</b>	<b>101,29</b>

Kao što je ranije navedeno u poglavlju III. Opći podaci o društvu, kapital privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Vogošća je 100 % dionički (privatni), a isti je knjižen kao upisani vlasnički kapital, odnosno dionički kapital, kto-300 u iznosu od 9.486.021 KM, neraspoređena dobit ranijih godina kto-340 u iznosu od 967.457 KM i neraspoređena dobit izvještajne godine kto-341 u iznosu od 35.860 KM, tako da je na kraju posmatranog obračunskog perioda, ukupan kapital Društva iznosio 10.489.338 KM.

**11. – DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

**11.1. OBAVEZE PO UZETIM KREDITIMA**

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index %
413	Obaveze po uzetim kreditima	3.958.484	4.507.597	87,82
<b>kl.3.</b>	<b>Ukupno:</b>	<b>3.958.484</b>	<b>4.507.597</b>	<b>87,82</b>

U Bilansu stanja na dan 31.12.2022.godine Društvo je imalo iskazane dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 3.958.484 KM. Navedene obaveze odnose se na dugoročne finansijske obaveze po osnovu korištenih dugoročnih kredita u navedenom iznosu.

Dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 3.958.484 KM su obaveze po osnovu korištena dva dugoročna kredita od Sberbank BH, odnosno prvi dugoročni kredit u iznosu od 3.000.000 KM odobren je po osnovu Okvirnog ugovora broj:



1401014000092435 i Ugovora o dugoročnom kreditu broj:1401014558292224 oba zaključena 28.12.2017.godine.

Kredit je odobren sa rokom vraćanja od 60 (šezdeset) mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 4,95 %.

Na kraju 2022.godine saldo po ovom kreditu iznosio je 1.545.226 KM.

U toku 2019.godine odobren je drugi dugoročni kredit u iznosu od 3.000.000 KM takođe po osnovu Okvirnog ugovora broj:1401014000092435 i Ugovora o dugoročnom kreditu broj:14010145592299278 zaključenog 04.03.2019.godine.

Kredit je odobren sa rokom vraćanja od 78 (sedamdesetosam) mjeseci uz grace period od 18 (osamnaest) mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 4,35 %.

Na kraju 2022.godine saldo po ovom kreditu iznosio je 2.413.258 KM.

## 12. – KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks %
432	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	934.847	124.035	753,70
422	Obaveze po uzetim kreditima	1.179.843	816.677	144,47
460	Obaveze po osnovu kamata	30.005	204.190	14,69
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.144.695</b>	<b>1.144.902</b>	<b>187,33</b>

### 12.1. – OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

(Konto 432)

- u KM -

Red. broj	NAZIV DOBAVLJAČA	Ukupan	promet	Saldo 31.12.2022.
		Duguje	Potražuje	
1.	MIMS DOO	0	21.593	21.593
2.	A & A AGEN. ZA KNJIGOVODSTVO	7.700	16.500	8.800
3.	TRIGLAV OSIGURANJE DD	20.402	31.689	11.287
4.	UNIONINVESTPLASTIKA DD	0	14.034	14.034
5.	ELEKTRIKA S DOO	7.330	34.747	27.417
6.	BOSSIL DOO	0	768.419	768.419
7.	SENDO DOO	5.000	42.849	37.849
8.	BOSNA SUNCE OSIGURANJE DD	0	12.800	12.800
9.	KLAS DD	6.033	9.656	3.623
10.	OSTALI DOBAVLJAČI	44.307	73.332	29.025
	<b>UKUPNO DOBAVLJAČI (1-10)</b>	<b>90.772</b>	<b>1.025.619</b>	<b>934.847</b>

Društvo ima manji broj dobavljača i isti su najvećim dijelom sa bližeg regionalnog područja, od kojih su najveći navedeni u gore datom tabelearnom pregledu.

Ukupan iznos obaveza prema dobavljačima, uključujući i početno stanje, iznosio je u toku 2022.godine 1.025.619 KM, od čega je izmireno 90.772 KM ili 8,85 %.



Najveće potrebe Društva bile su za uslugama izgradnje MHE Petrovići i MHE Tribija, a zatim nadzora i tehničkog održavanja postrojenja za proizvodnju hidroelektrične energije, uslugama osiguranja i drugim raznim uslugama.

Revizor je na bazi uzorka izvršio uvid u kartice pojedinih dobavljača, primljene Izvode otvorenih stavki i odgovarajuće ulazne račune, te se na osnovu rezultata revizije, uvjerio u ispravnost evidencija i iskazanih salda na kontima dobavljača.

## 12.2. OBAVEZE PO UZETIM KREDITIMA

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Index %
422	Obaveze po uzetim kreditima	1.179.843	816.677	144,47
<b>kl.3.</b>	<b>Ukupno:</b>	<b>1.179.843</b>	<b>816.677</b>	<b>144,47</b>

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na obaveze po osnovu korištenih kredita (pozajmica) od drugih pravnih lica u iznosu od 1.179.843 KM, odnosno kako slijedi:

- Unis Komerc d.d. Sarajevo u iznosu od 27.321 KM,
- Consulting & PR d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.222 KM,
- LKW -Servis d.o.o. Sarajevo u iznosu od 632.300 KM,
- Dijamant d.o.o. Sarajevo u iznosu od 65.000 KM,
- Max Music Company u iznosu od 150.000 KM i
- Bossil d.o.o. u iznosu od 290.000 KM.

## 13. – OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE, UKLJUČUJUĆI I RAZGRANIČENJA

- u KM -

Konto	Naziv	31.12. 2022.	31.12. 2021.	Indeks %
450	Obaveze za neto plaće	14.273	8.661	164,80
451	Obaveze za porez na plaće	3.417	804	425,00
452	Obaveze za doprinose	23.915	3.742	639,10
461	Obaveze po osnovu učešća u dobiti	86.760	136.525	63,55
47	Obaveze za PDV	-	16.300	-
481	Obaveze za porez na dobit	1.088	5.026	241,17
483	Obaveze za naknadu za šume	5.400	4.836	111,66
4896	Obaveze za nakn. za korišt.voda	423	1.174	36,00
4897	Obaveze za koncesionu naknadu	9.059	5.586	162,16
	<b>Ukupno:</b>	<b>144.335</b>	<b>182.654</b>	<b>79,02</b>

U odnosu na kraj 2021. godine, ostale kratkoročne obaveze na kraju posmatranog obračunskog perioda su iskazane u nižem iznosu, odnosno manje su za 20,98 % i kako se može vidjeti iz gornjeg tabelarnog pregleda rezultat takvog smanjenja su značajno manje obaveze po osnovu učešća u dobiti, dok su druge kategorije ostalih kratkoročnih obaveza iskazane u manje značajnim većim ili manjim iznosima u odnosu na kraj prethodne poslovne godine.

## 14. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

### 14.1. Prihodi

	2022.	%
Prihodi iz ugovora s kupcima	780.723	96,81
Ostali prihodi i dobici	25.714	3,19
<b>Ukupno:</b>	<b>806.437</b>	<b>100,00</b>

#### 14.1.1. Prihodi iz ugovora s kupcima

	2022.	%
Prihodi od prodaje električne energije na domaćem tržištu	780.723	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>780.723</b>	<b>100,00</b>

#### 14.1.2. Ostali prihodi i dobici

	2022.	%
Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.	25.714	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>25.714</b>	<b>100,00</b>

### 14.2. Rashodi

	2022.	%
Poslovni rashodi	638.073	83,25
Ostali rashodi i gubici	128.340	16,75
<b>Ukupno:</b>	<b>766.413</b>	<b>100,00</b>

#### 14.2.1. Poslovni rashodi

	2022.	%
Troškovi sirovina i materijala	233	0,04
Troškovi energije i goriva	19.807	3,10
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizič. lica	173.122	27,13
Amortizacija	288.473	45,21
Troškovi primljenih usluga	80.156	12,56
Ostali poslovni rashodi i troškovi	76.282	11,96
<b>Ukupno:</b>	<b>638.073</b>	<b>100,00</b>

##### 14.2.1.1. Troškovi sirovina i materijala

	2022.	%
Utrošene sirovine i materijal	233	100,00
<b>Ukupno:</b>	<b>233</b>	<b>100,00</b>

##### 14.2.1.2. Troškovi energije i goriva

	2022.	%
Utrošena električna energija	5.216	26,33
Utrošeno dizel gorivo	14.591	73,67
<b>Ukupno:</b>	<b>19.807</b>	<b>100,00</b>



#### 14.2.1.3. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih

	2022.	%
Troškovi plaća (neto plaće, porez i doprinosi na plaću),	161.221	93,12
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	100	0,06
Troškovi ost. primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	11.801	6,82
<b>Ukupno:</b>	<b>173.122</b>	<b>100,00</b>

#### 14.2.1.4. Amortizacija

	2022.	%
Amortizacija građevinskih objekata	77.006	26,69
Amortizacija postrojenja i opreme	211.271	73,24
Amortizacija alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja	196	0,07
<b>Ukupno:</b>	<b>288.473</b>	<b>100,00</b>

#### 14.2.1.5. Troškovi primljenih usluga

	2022.	%
Troškovi usluga održavanja	44.162	55,10
Troškovi zakupa	20.229	25,24
Troškovi reklame i sponzorstva	300	0,37
Troškovi neproizvodnih usluga	15.465	19,29
<b>Ukupno:</b>	<b>80.156</b>	<b>100,00</b>

#### 14.2.1.6. Ostali poslovni rashodi i troškovi

	2022.	%
Troškovi reprezentacije	2.310	3,03
Troškovi premija osiguranja	13.947	18,28
Troškovi platnog prometa	2.968	3,89
Poštanske i telekomunikacijske usluge	6.219	8,15
Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina	48.248	63,25
Ostali nematerijalni troškovi	2.590	3,40
<b>Ukupno:</b>	<b>76.282</b>	<b>100,00</b>

#### 14.2.2. Ostali rashodi i gubici

	2022.	%
Rashodi kamata	17.663	13,76
Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijeg perioda (korekcija ulaznog PDV-a)	110.677	86,24
<b>Ukupno:</b>	<b>128.340</b>	<b>100,00</b>

### 14.3. Finansijski rezultat

- u KM -

Red. broj	Opis	2022. godina	2021. godina	Indeks %
1.	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>806.437</b>	<b>822.339</b>	<b>98,07</b>
2.	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>766.413</b>	<b>769.984</b>	<b>99,54</b>
3.	<b>Finansijski rezultat ±</b>	<b>40.024</b>	<b>52.355</b>	<b>76,45</b>
4.	Porez na dobit	4.164	5.390	77,25
5	<b>Neto dobit perioda</b>	<b>35.860</b>	<b>46.965</b>	<b>76,35</b>

Obavljenom revizijom i analizom prihoda i rashoda, utvrđeno je da su i prihodi i rashodi ostvareni u nešto nižem iznosu, što se vidi iz gornjeg tabelarnog pregleda.

Međutim, rashodi su ostvareni u višem procentualnom iznosu u odnosu na ostvarene prihode, a posljedica toga je nešto lošiji finansijski rezultat u 2022.godini, odnosno ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 40.024 KM, dok je u 2021. godini ostvarena dobit iznosila 52.355 KM.

Na osnovu pojedinačnih provjera, komparacija, analize rashoda i prihoda, te uvidom u finansijske izvještaje i ostalu dokumentaciju, može se zaključiti da su prezentirani podaci o finansijskom rezultatu, istinito i fer evidentirani i obračunati u poslovnoj 2022. godini i da su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

## **15. – UPRAVLJANJE RIZICIMA**

### **15.1. Faktori finansijskog rizika**

Kroz svoju poslovnu aktivnost društvo je izloženo tržišnom riziku i riziku likvidnosti. Upravljanje rizicima u društvu se bazira na nepredvidivosti razvitka na finansijskim tržištima i cilja na to da je moguće da nastanu negativne posljedice na poslovanje društva. Društvo ne koristi izvedive finansijske instrumente da bi se osiguralo od rizika. Upravljanje rizicima provodi se kroz finansijsku službu i upravu. Finansijski sektor u društvu identifikira i procjenjuje finansijske rizike surađujući s ostalim odjeljenjima u društvu. Uprava društva je odgovorna za donošenje uputa i odluka u pogledu upravljanja rizicima.

### **15.2. Tržišni rizik**

Tržišni rizik je rizik promjene u tržišnim cijenama, kao što su promjene u deviznom kursu, kamatama i cijenama kapitala, koji mogu utjecati na prihod ili rashod društva, odnosno vrijednost finansijskih instrumenata. Cilj tržišnog rizika je upravljati i kontrolirati tržišni rizik unutar prihvatljivih parametara.

### **15.3. Valutni rizik**

Društvo nije izloženo značajnim valutnim rizicima.

### **15.4. Rizik novčanih tokova**

Kamatni rizik društva nastaje kroz dugoročne finansijske obaveze društva. Obaveze s varijabilnom kamatnom stopom stvaraju rizik negativnih novčanih tokova, koji se dijelom mora umanjiti kroz ukupnu vrijednost novčanih sredstava. Društvo analizira svoj finansijski položaj kroz uvođenje različitih scenarija, kao naprimjer refinansiranje, alternativne mogućnosti finansiranja i slično. Na osnovu ovih scenarija se kontrolira utjecaj promjena kamatne stope na rezultat poslovanja.



### 15.5. Kreditni rizik

Kreditni rizik je vrsta rizika koji nastaje pri ulaganju novčanih sredstava u finansijske plasmane, a sastoji se od opasnosti da se uložena sredstva neće vratiti, odnosno da se uložena sredstva neće vratiti planiranom dinamikom. Kreditnim rizikom se upravlja na najvišem nivou Društva. Kreditni rizici nastaju iz polaganja novca i novčanih ekvivalenata kod banaka, drugih depozita kod banaka i otvorenih potraživanja od kupaca. Za saradnju društvo bira banke s dobrim ugledom. Kod kupaca se procjenjuje bonitet. Pritom se u obzir uzima finansijska situacija, prethodna iskustva i drugi faktori. Individualni limiti rizika se baziraju na internim i ekstremnim procjenama u skladu sa odlukama uprave. Prodaja kupcima fizičkim licima se odvija gotovinski ili korištenjem prihvaćenih kreditnih kartica.

Nadoknativi iznos finansijske imovine predstavlja maksimum kreditne izloženosti.

### 15.6. Rizik nenaplativosti potraživanja

Ovaj rizik se odnosi na rizik od finansijskih gubitaka, u slučaju da kupac ili ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze. Rizik nastaje većinskim dijelom iz potraživanja od prodaje.

Knjigovodstvena vrijednost fakturisane realizacije predstavlja maksimalnu izloženost nenaplativosti potraživanja. Rizik nenaplativosti potraživanja najvećim dijelom vezan je za potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Obzirom da Društvo ima samo jednog kupca, koji je u državnom vlasništvu i koji ima monopol distribucije električne energije, ovaj rizik nije izražen niti je od bitnog značaja za poslovanje Društva.

### 15.7. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti definira se kao opasnost od neusklađenosti dospelosti sredstava i obaveza prema izvorima sredstava u privrednim društvima, što za posljedicu može imati teškoće s likvidnošću. Uprava društva je odgovorna za upravljanje rizikom likvidnosti. Politika za upravljanje rizikom likvidnosti društva podrazumijeva osiguranje dovoljnih likvidnih sredstava da se obaveze podmire na vrijeme, u uslovima normalnog i ubrzanog poslovanja, bez rizika nanošenja štete ugledu društva. Društvo teži da iznose novca i novčanih ekvivalenata održi na visokom nivou, da bi se očekivani odlivi po osnovu finansijskih obaveza mogli izmiriti na vrijeme.

## 16. – DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSIRANJA

Prema izjavama Uprave nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansiranja, koji bi mogli utjecati na rezultat posmatranog obračunskog perioda.

Zenica, 14.03.2023.godine

Azra Zahirović, mr.oec.  
Ovlašteni revizor



"Revicus" d.o.o. Zenica  
Direktor: Hamdija Mujinović, dipl.oec.  
Ovlašteni revizor